

981.

Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu („Službeni list CG“, br. 61/08, 31/17 i 46/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. juna 2021. godine, donijela je

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O ZARADAMA I DRUGIM NOVČANIM PRIMANJIMA PRIPADNIKA VOJSKE CRNE GORE, CIVILNE ZAŠTITE, POLICIJE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA VRIJEME UČEŠĆA U MEĐUNARODNIM SNAGAMA, MIROVNIM MISIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU

Član 1

U Uredbi o zaradama i drugim novčanim primanjima pripadnika Vojske Crne Gore, civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu („Službeni list CG“, broj 22/09), u nazivu uredbe riječi: „civilne zaštite,” zamjenjuju se riječima: „operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i”.

Član 2

U članu 1 riječi: „civilne zaštite, policije” zamjenjuju se riječima: „operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije”, a riječi: „pripadnici civilne zaštite” zamjenjuju se riječima: „pripadnici operativne jedinice za zaštitu i spašavanje”.

Član 3

Član 2 mijenja se i glasi:

Pripadniku Vojske, policije i zaposlenom u organu državne uprave za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, pripada:

1) zarada i druga novčana primanja koje čine naknada zarade i druga novčana primanja iz člana 14 stav 1 Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, i

2) novčana naknada zbog obavljanja dužnosti u otežanim i rizičnim bezbjednosnim, geografskim i klimatskim uslovima opasnim po život i zdravlje.

Pripadniku operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, koji je zaposlen, za vrijeme učešća u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, pripada zarada, novčana primanja i druge novčane naknade iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana.

Pripadniku operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, koji je nezaposlen, za vrijeme učešća u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, pripada:

1) naknada u visini 100% od osnovice koju čini prosječna mjesečna neto zarada ostvarena u Crnoj Gori prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, za prethodni mjesec u odnosu na mjesec u kojem je izvršavao dužnosti u operativnoj jedinici za zaštitu i spašavanje, i

2) naknada iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

Organ državne uprave nadležan za poslove zaštite i spašavanja isplaćuje zaradu i druga novčana primanja i naknade iz st. 2 i 3 ovog člana.

Član 4

U članu 3 stav 1 i čl. 5, 6 i 7 riječi: „civilne zaštite” zamjenjuju se riječima: „operativne jedinice za zaštitu i spašavanje”.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-3021

Podgorica, 24. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

982.

Na osnovu člana 28 stav 1 alineja 2 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 21/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. jula 2021. godine, donijela je

**UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA OBJEKATA ZA
REPREZENTATIVNE POTREBE U SVOJINI CRNE GORE**

Član 1

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore („Službeni list CG“, br. 31/10 i 19/13) u članu 5 stav 1 riječi: „Uprava za imovinu“ zamjenjuju se riječima: „organ uprave nadležan za poslove upravljanja državnom imovinom“.

U stavu 2 riječi: „Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave“ zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove“.

U stavu 3 riječi: „Ministarstvo odbrane“ zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove odbrane“.

Član 2

U članu 7 riječi: „Ministarstva za unutrašnje poslove i javnu upravu i Ministarstva odbrane“ zamjenjuju se riječima: „organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove i organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane“.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-3346

Podgorica, 8. jula 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

983.

Na osnovu člana 23 stav 6 i člana 98 stav 2 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20), Vlada Crne Gore je 26. jula 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, donijela

**UREDBU
O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA I VISINI
PODSTICAJNIH CIJENA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PROIZVEDENU IZ
OBNOVLJIVIH IZVORA I VISOKOEFIKASNE
KOGENERACIJE**

Član 1

Uredba o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoeffikasne kogeneracije („Službeni list CG“, br. 3/19 i 40/19) prestaje da važi.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:04-3740

Podgorica, 26. jula 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

984.

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. jula 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE
PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE BUDVA I VISINI NAKNADE
ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU PROSTORNO-
URBANISTIČKOG PLANA**

Član 1

Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine Budva (u daljem tekstu: Prostorno-urbanistički plan) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana.

Član 2

Za rukovodioca izrade Prostorno urbanističkog plana određuje se Mirjana Nikolić, dipl. prostorni planer.

Član 3

Rukovodiocu izrade i stručnom timu iz člana 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu 150.000,00 eura.

Član 4

Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz člana 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-3677

Podgorica, 22. jula 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

985.

Na osnovu čl. 16 i 24 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. jula 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI
PROSTORNOG PLANA CRNE GORE**

Član 1

U Odluci o izradi Prostornog plana Crne Gore („Službeni list CG“, broj 82/18) član 5 mijenja se i glasi:

„Rok za izradu Plana je 7. mart 2022. godine.“

Član 2

Poslije člana 9 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 9a

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove odluke preduzeti aktivnosti radi usklađivanja Ugovora o izradi Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, broj: 01-210/120, od 6. avgusta 2020. godine, zaključenog između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Svetlane Jovanović u skladu sa članom 1 ove odluke.“

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-3678

Podgorica, 22. jula 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

986.

Na osnovu člana 29 stav 2 Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena ("Službeni list CG", broj 73/19), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

PRAVILNIK
O BLIŽEM NAČINU I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE
DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UGRADNJE, ODRŽAVANJA I/ILI
POPRAVKE KAO I ISKLJUČIVANJA IZ UPOTREBE OPREME I PROIZVODA
KOJI SADRŽE SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ
ILI ALTERNATIVNE SUPSTANCE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance.

Član 2

Ovaj pravilnik primjenjuje se na pokretne i nepokretne rashladne i klima uređaje i aparate i sisteme za gašenje požara.

Član 3

Dozvola za djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe pokretnih i nepokretnih rashladnih i klima uređaja koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance izdaje se na zahtjev pravnog lica odnosno preduzetnika koji sadrži podatke o:

- podnosiocu zahtjeva (ime i prezime odnosno naziv, matični broj, adresa, broj telefona/faksa, elektronska pošta);
- zaposlenom licu/licima koji obavljaju djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe pokretnih i nepokretnih rashladnih i klima uređaja koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance koji su stručno osposobljeni;
 - stručnoj spremi za zaposlene;
 - o uređaju/opremi za prikupljanje i/ili recikliranje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci;
 - o cilindrima za prikupljanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog član prilaže se sljedeća dokumentacija:

- dokaz o upisu u Centralni registar Privrednih subjekata;
- kopija ugovora o radu zaposlenog koji obavlja djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe pokretnih i nepokretnih rashladnih i klima uređaja koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance;
- kopija diplome za zaposleno lice/lica (srednja ili visoka stručna sprema mašinskog ili tehničkog smjera);
- dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenih lica za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja;
- popis opreme i uređaja za prikupljanje i/ili recikliranje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci i cilindara sa potrebnim podacima;
- ovjerena izjava podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana kojom potvrđuje da posjeduje opremu i uređaje i cilindre za prikupljanje i/ili recikliranje supstanci

koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci (uz koju dostavlja i račun, izvod iz knjige osnovnih sredstava ili drugi dokaz o vlasništvu opreme);

- dokaz o uplati administrativne takse.

Član 4

Dozvola za djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe aparata i sistema za gašenje požara koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance izdaje se na zahtjev pravnog lica odnosno preduzetnika koji sadrži podatke o:

- podnosiocu zahtjeva (ime i prezime odnosno naziv, matični broj, adresa, broj telefona/faksa, elektronska pošta);

- zaposlenom licu/licima koji obavljaju djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe aparata i sistema za gašenje požara koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance koji su stručno osposobljeni;

- uređaju/opremi za prikupljanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se sljedeća dokumentacija:

- dokaz o registraciji kod organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite od požara;
- kopija ugovora o radu zaposlenog koji obavlja djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe aparata i sistema za gašenje požara koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance;

- dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenih lica;

- popis opreme i uređaja za prikupljanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci sa potrebnim podacima;

- ovjerena izjava podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana kojom potvrđuje da posjeduje opremu i uređaje za prikupljanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativnih supstanci (uz koju dostavlja i račun, izvod iz knjige osnovnih sredstava ili drugi dokaz o vlasništvu opreme);

- dokaz o uplati administrativne takse.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-83/115

Podgorica, 23. jul 2021. godine

Ministar,
prof. dr **Ratko Mitrović**, s.r.